

























































Communication for ALL: English to Sepedi Adult Alphabet Board


| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|--|
| How  bjani | burn  fisha/tshum | get  hwetša | sad  kwisa bohlo | in  ka gare | family  bageso | night  boshego |
| what  keng | don't  o seke | know  tseba | angry  befelwa | out  ka ntle | home  ntlo | food  dijo |
| when  neng | help  thuša | look  lebelela | forced  nkgapelatša | under  ka tlase | I/me/mine  nna | gun  sethunya |
| where  kae | please beg  thuša | sex  thobalano | scared  boifa | man/him/he  monna | police  maphodisa | money /sweets  tshhelete malekere |
| who  mang | stop  emiša | Scream  kgalema | alone  ketee | sore  bohloko | toilet bathroom  ntloana | mother  mma |
| they  bona | tell  botša | steal  utswa | ashamed shy  kejewa dihlong | woman  mosadi | alcohol  bjala | secret  sephiri |
| not on this board  | touch  kgoatha | swear  roga | bad  bosula | clothes  diaparo | car  koloji sefatanaga | school work  mošomo wa sckolo |
| hit/punch  itia | bleed  madi | threaten  tshošetša | friendly  botho | doctor  ngaka | day  letšatši | father  tate |

I can't speak, but can hear and understand you.
Ga ke kgone go bolela efeela ke a kwa, e bile ke a kwešiša

I will point where...
Ke tlogo shupetsa mo.....

Please contact my family
Ke kgopela gore o ikopanye le ba lelapa laka

Ask me questions if you need to, but please wait patiently for my answers
Oka botsa gelo ga o nyaka e fela, o sa fela pelo ke tlo go araba



Copyright 2011. Bornman J, Bryen D.N, Kershaw P & Ledwaba G.
Institute on Disabilities, Temple University.
Centre for Augmentative and Alternative Communication
University of Pretoria
The Picture Communication Symbols ©1981-2009 DynaVox Mayer-Johnson LLC. Used with permission. All rights reserved worldwide